

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

broj 148/08-P

(ponovljeni postupak)

Robe

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA

Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. - Sarajevo	Kontakt-osoba: Softić Višnja, dipl.ecc
Adresa: J. Černija br. 8	Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo	Identifikacioni broj: 4200151950004
Telefon: 033 237-655	Faks: 033 200-313
Elektronska pošta (e-mail) višnjasa@viksa.ba	Internet adresa (web): www.viksa.ba

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE

1. LOT 1, LOT 2

Kontakt osoba: Munib Kučuk, nast.hem.i bil..

Adresa: J. Černija br. 8

Telefon: 033 237-655

2. LOT 3, LOT 4, LOT 5

Kontakt osoba: Belma Husić, dipl.ing.maš.

Adresa: J. Černija br. 8

Telefon: 033 237-655

3. LOT 6, LOT 7,

Kontakt osoba: Sakib Karasalihović, dipl.ing.el.

Adresa: J. Černija br. 8

Telefon: 033 237-655

4. LOT 8,

Kontakt osoba: Mustafa Fejzić, dipl.ing.maš.

Adresa: Terezija br. 38

Telefon: 033 203-059

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA

Kontakt osoba : Karasalihović Lejla,ing.građ.

Adresa : Terezija br. 38, soba br.36

Telefon : 033 200-313

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE / ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE

KJKP"Vodovod i kanalizacija" d.o.o. - Sarajevo , ul.Terezije br. 38 , soba br.20 .

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3 ZJN¹)

Javno preduzeće

¹ Zakon o javnim nabavkama BiH

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1. VRSTA UGOVORA:

Robe

II. 2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32 ZJN) (ukoliko je primjenjivo)

Da

II.3. NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA

Tender 148-08-P: Nabavka raznih roba (ponovljeni postupak)

II. 4. OPIS PREDMETA UGOVORA: (ako je potrebno, koristiti dodatni list papira)

Lot1: Reagensi za DR/ 2000 HACH za portabl laboratoriju
Lot2: Natrijum hipohlorit
Lot3: Obojeni metali
Lot4: Brave, okovi i spojnim material
Lot5: Plastika i guma
Lot6: Utikači, prekidači, utičnice, patroni i osigurači
Lot7: Razni elektro material
Lot8: Rezervni dijelovi za specijalna kombinovana vozila

II. 5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ ILI OBIM UGOVORA

Detaljan opis i količine su dati u specifikacijama koje su sastavni dio tenderskih dokumentacija

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA

FCO skladište ugovornog organa u Sarajevu

II. 7. PODJELA NA LOTOVE

Da

II. 8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (član 17 ZJN) (ukoliko je primjenjivo)

Ne

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA

period u mjesecima (od dodjele ugovora)

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III. 1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU, ukoliko se zahtijeva (član 16 ZJN)

-

III. 2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU, ako je primjenjivo (član 16-17. UPZ²)

-

III. 3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA, ukoliko se zahtijeva (član 16 ZJN)

-

III. 4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA, ako je primjenjivo (član 19 UPZ)

-

² Uputstvo o primjeni zakona o javnim nabavkama BiH

III. 5. USLOVI ZA UČEŠĆE – LIČNA SITUACIJA (član 23 ZJN)

- Original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadležnog suda da se nad podnosiocem zahtjeva ne vodi niti je vođen stečajni i likvidacioni postupak (član 23. stav 1. tačka a. i tačka b. ZJN BiH),
- Original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadležnog suda da ponuđač nije pravosnažnom odlukom osuđen u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u periodu od zadnjih 5 godina, od dana koji je prethodio datumu podnošenja zahtjeva (član 23. stav 1. tačka c. ZJN BiH),
- Original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadležnog suda da ponuđač nije pravosnažnom odlukom proglašen krivim od strane suda za ozbiljan profesionalni prekršaj u periodu od zadnjih 5 godina koji je prethodio datumu podnošenja zahtjeva (član 23. stav 1. tačka d. ZJN BiH)
- Original ili ovjerena fotokopija uvjerenja da su izmirene obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje (član 23. stav 1. tačka e. ZJN BiH)
- Original ili ovjerena fotokopija uvjerenja poreske uprave da su izmirene obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih poreza (član 23. stav 1. tačka f. ZJN BiH),
- Original ili ovjerena fotokopija uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza, izdato od Uprave za indirektno oporezivanje ili nadležnog organa za indirektno oporezivanje (član 23. stav 1. tačka f. ZJN BiH),

Napomena: Naprijed navedena dokumentacija ne smije biti starija od tri mjeseca

III. 6. USLOVI ZA UČEŠĆE – SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (član 24 ZJN)

- Original ili ovjerena fotokopija Rješenja upisa u sudski registar sa svim pojedinačno ovjerenim priložima ili ekvivalent odgovarajućeg dokumenta koje nije starije od tri mjeseca (čl. 24. ZJN BiH)

III. 7. USLOVI ZA UČEŠĆE – EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25 ZJN)

- Ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stanja i uspjeha na dan 31.12.2007. godine (član 25. stav 1 tačka b. ZJN BiH)
- Potvrda banke o aktivnosti transakcijskog računa koja nije starija od tri mjeseca

III. 8. USLOVI ZA UČEŠĆE – TEHNIČKA I/ ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26 ZJN)

- Izjava DOBAVLJAČA obavezno potpisana i ovjerena koja se nalazi u tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK

IV. 1. VRSTA POSTUPKA:

Otvoreni

IV. 2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34 ZJN):

1. Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
LOT 1, LOT 2
2. Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija (prema opadajućem redoslijedu)
LOT 3, LOT 4, LOT 5, LOT 6, LOT 7, LOT 8,

- 1) Cijena učešće 95 %
- 2) Rok isporuke učešće 5 %

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG (član 20 UPZ)

Da - a u skladu sa odlukom o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u postupku javnih nabavki (Službeni glasnik BiH 105/06)

IV. 4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (član 18 ZJN):

Može se obezbijediti do

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi po jednom Lot-u

Uplatu izvršiti u korist "UniCredit Banka" dd Sarajevo, broj računa 338-900-22082747-53 uz naznaku "za otkup tenderske dokumentacije" ili na Glavnoj blagajni KJKP "ViK" d.o.o. – Sarajevo, ul. J. Černija br. 8

IV. 5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE,

ukoliko su osim službenih jezika BiH prihvatljivi i drugi jezici (član 8 ZJN)

IV. 6. ROK ZA PRIJEM PONUDA / ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE

(datum), (vrijeme)

IV.7.MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN OBEZBIJEDITI

dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda

IV. 8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA

(u slučaju otvorenog postupka) (član 33 ZJN, član 13 UPZ)

Datum

Mjesto

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

DIREKTOR

Fahrudin Pilavdžić, dipl.ing..maš.